

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 сый алтынны
ыйтан тахсар

№ 80(5280)

1979 сый. От ыйын 7 күнэ
СУБУОТА

Сынаата
2 харчы.

КҮНҮ-ДЫЛЫ СҮТЭРБЭККЭ, ОТ КҮӨБҮН БАТТАНА БУКА БАРЫ-ХОДУҢАБА!

Сүсчү аһылыгын бэлэмнээһингэ оройуоннаабы егэртинай штаб муньаба буола. Муньабы штаб салыааччыта ССКП райномун бастагы секретара таб. И. П. Листиков ытта.

От хомууругар киирингэ правительство олохтообут бодьоро сараламмыга хаймы-үйө биэр декада ааста. Ол үрдүнэн оройуон совхозтара бу сүткэн суолталаах хайаайыстабынай хампааныны саралааһынга, хомууру бастагы күнвартэн тэрээһингэхтик, тэтимнээхтик мытыма тулуйуллубат бытаарыны таһардылар. От ийин 5 күнүөбү туругунан оройуон үрдүнэн ходуһага былааннаах 108 эвеноотан баара-суога 59-һа — барыта 638 эрө отчут киирдэ. Совхозтар былааннаах 16 калым механизациялаах эвенооттаран 9-һа эрө үлэри турда, Эрилик Эристини аатынан уонна «Чурапчы» совхозтарга биэр дараны итинник эвено ходуһаны була илик. Механизированнай агардаахтар үс ыаммытан биэрдэрэ эрө, ол иһингэр «Чурапчыга» икки эрө эвено хомууру саралаатылар. Кело уонна кело-илин эвеноларын баһыйар үгүс өттүлөрө күн бүгүнүгэр дьэри күтүөннээхтик үлэли илвэтар. Ол да иһин ааспыт чэппиэр күмүгүнэн совхозтарга баара-суога 400-чакэ гектар сир охсулуна, 14 гектар ото муньулуна. Сирэ суох бытаары, тулуйуллубат нарылыммы.

Сүмөһиннээх аһылыктары бэлэмнээһини биэр да совхоз сараламы илик. Оттон, график быһымытынан, бийини бу күнүөбү хайыма-үйө сүүдүнэн тоһна сиплэһит уонна сенамы бэлэмнээбит буолуохтаах этибит.

Быыл оройуон ийини шэфтөөх тарылталары туһааннаах совхозтарыгар 809 тонна, тыа сирин обществоһоһа 460 тонна бастык хаачыстыбалаах оту соротуонкалаан туттарыахтаахтар. Оттон бу үлэ баччааны дьэри эмэ саралана илик, биэр да коллектив ходуһага бэйэтин отчуттары таһарбакка өлөрөр.

Совхозтары хомууруга туттуулар техниканан, саппаас чачастарынан хааччылыыга эмэ итэрдэстөр бааллар.

Партийнай уонна профсоюзнай тарылталар от хомууругар социалистическай

куоталаһымы дьин-чаччы көхтөөхтүк тэрийэ, хомуууаабы отуулары маассабай-политическай үлэ дьиннээх кийиннэрингэ; онгоро иликтэр.


Оперативнай штаб от хомуурун бастагы декадатыгар таһарыллыабыт бодог итэрдэтири, тулуйуллубат бытаарыны түргэнник туораталларыгар партийнай тарылталары, тыа хайаайыстабатын управленнэтин, совхозтар директордарын, сельсоветтар исполкомдарын абанннээстэһэлэстэ. Рабочай былаанварынан корулуубут үлэһит илин уонна техника сүбү күнүөбүгэ ходуһага толору илвэриллиахтаах. Эвенолар, биэрдии отчуттар икки ардыларыгар социалистическай куоталаһымы кийини, тэнтннээхтээх, сир ахсын дьин-чаччы көхтөөх, күрөхтөөх үлэ тэриллээхтээх, күнүөбү иуорманы толорбокко ходуһаттан тахсабыт иһин охсуһуу мытыллахтаах.

Сельсоветтар исполкомнара, тарылталар уонна учреждениелар салайааччылары оттоһунга райсовет исполкомунан бериллибит былааны булгуччу толорор уонна алара толорор иһин сүбү күнүөбүгэ ходуһага бастайааннай отчуттары туруоруохтаахтар, маассабай сүбүотунуукутарга рабочайдар уонна сүдүүсүлээхтэр активнайдык илгэһыларын ситиһээхтээхтэр.

Оройуоннаабы штаб общественной сүсчүгэ сүмөһиннээх аһылыктары бэлэмнээһингэ от ыйын 11—14 күнүөбүгэр оройуон үрдүнэн маассабай сүбүотунуукутары биллэрдэ. Ити күнүөбүгэ оройуон ийини, илвэһиктэр бары рабочайдара уонна сүдүүсүлээхтэри, кырдыабаастар уонна дьэ хайаайыккалары сүбүотунуукутарга көхчөөхтүк тахсан үрдүк өгөрүмтүөлөөхтүк үлэли иһингэрэ тарыллээхтээх.

От хомууру — илвэс бодьохтооһ сезоннай үлэ. Күнү-дылы сүтэрбэжкэ, от күөбүн, сүмөһиннээһингэ баттаһа ходуһага маассабайдык кийрингэ, хотуулаахтык оттуоһун!

★ Тыа сирин тутуутун индустрията ★



О. Пороховников фотота. ССТА фотохрониката.

Онус пятилетка: төрдүс сый ОРОЙУОММУТ ХОНУУЛАРЫГАР, ФЕРМАЛАРЫГАР

АЛТА ЗВЕНО КИИРДЭ

Эрилик Эристини аагынан совхоз Чакирдаабы отделиннэтин алта эвенога ходуһага киирдэ. Мировон К. Н. салайааччылаах 15 киһилээх механизированнай агардаах эвено Турапнаадынап, Кыачалыкы уруйатиннэп, Наһаран алаһынан оттуоһа. Киһилэр билигин 40-ча гектар сирин обуостардылар. Оттон Хонтуу-далан уонна Арылааһы-

нан оттуохтаах Бөрөтэри кело-илин эвенога (эвеновой Кириллин Н. Г.) 10-ча гектар охсуулуна.

Аданов А. Г. кело-илин эвенога Таатта баһытар, Ефремов Н. Е., Захаров С. Е. иһиннэп үлэлиир эвеноларын отчуттара Хонду уонна Нуотара урэхтэригэр, Борисов Р. П. төлөрү механикни, рованнай эвеноотун икки охсор трактори үлэһитин эмэ саралаатылар.

В. ТИТОВ.

НУОТАРАБА ХОТУУР ТЫАҕАТА

Кажежин И. П. эвеноводтаах Эрилик Эристини Хайахыттанга отделиннэтин 9 отчута бары тарылаларын, астарын ыт-

та вертолетуунан Нуотара үрөбүгү түһэн, хайуу оттоох ходуһаларга хотууларын таһаардылар.

М. ЯКОВЛЕВА.

Ленинградскай уобаласка тыа сириндээри тутуулар индустриальнай компаниядара үлэлиир. Билэ тутар бодон комбинаттар кийини сүлэһэрэ 400-гэн тахса эрээс произвоственинай тутуулары үлэри киллэрдилэр, тыа сирин олохтоотторугар 30-чэ тий. сүсчүсүбүтү олохтуулаах кварталлары биэрдилэр.

Улаа маомодкаларыгар бэлэм комплекстар киллээлэр.



О. Пороховников фотота. ССТА фотохрониката.

Ыгырылыах отделиннэти

Болугур отделиннэтин үлэһиттэрэ, илвэһик обществоһоһа 2850 тонна оту соротуонкалаан былааннары 150 тоннаан аларарга быһаарыммыта.

Билвигин өлгөм от сүтэн-сиплээһин, оттоһон таһыма күнүөбүгэ күүһүрөй иһар.

Амма угуур тахсабыт К. Д. Гермогенов механикни, зирваннай агардаах эвенога илвэһик күнүөбүгэ туругунан 20 гектар охсуулуна. И. Г. Дорогунов салайааччылаах калым механизациялаах эвено өрүс бөтөрөзү илвэһик уонна аһыаннааба. Киһилэр 40 гектары обуостардылар.

Отделиннэтиа Ходуһага аан бастагынан Н. Е. Софронов салайааччылаах калым механизациялаах эвено кийрибэти. Манна 120 гектар охсуулуна илвэһиктэ. Оттон Ноокуй, Болдобойу, Идэти хочолорунан маршпруткаах И. И. Игнатьев калым механизациялаах эвенога күөһү оту 70 гектарга таһаарта.

М. ПАВЛОВ.

Улүмнэһээчи үксүүр

Ходуһага отчуттар ахсааннара бу күнүөбүгэ үүһүтүрүр. Карл Маркс иһитинэн совхоз Одуулууннаагы отделиннэтигэр уруксуларга иһин Р. Р. Артикаев уонна И. М. Дьачковскай уһууу киһилэр көлөлөрүн эвеноларга Бабадаһа оттуу кийриһэр.

С. МАТВЕЕВ.

ТӨРӨӨБҮТ ДОЙДУБУТ УСТУН

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ. Зейскай ГЭС Амурскай уобалас экономическай отчүнөн сайдыааах оройуоннарын электроэнергияны бигээк хааччылыыга өссө биһир — ЛЭН-22-на үлэри киллэрэр ыада биэрдэ. Киһи Снобеднай куораты Райчихинскай кытары сибээстиир. Ливия Зейскай ГЭС-тэн төгү ылар улаах илвэһиктаах подстанцияга холбоһун.

ЗАПОРЖЬЕ. «Приазовский» совхозна механизированнай эгэрээт 1500 гектарын бурдугу хомууларыгар баара-суога биэр илвэһиктаах ыада буолла. Вилвигин ити эгэрээт «Александровский» совхозка аттанына.

УЛЬЯНОВСКАЯ. «Старокулатинская» совхозка куурдар агрегат машинна-

тара суукка ахсын 15 тонн витаминнаах гранулу бэлэмнээһингэр орто Волгага үлэ рекорднай өгөрүмтүөтүн көрдөрдүлэр. Итиннээх сүсчү аһылыгын бэлэмнээр комплекс бүтүнүүтэ чуолкайдык үлэли иһингэрэ көмөдөгө.

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ. Уупал эмптир «Горячие Ключи» дьин Нуурунна баар санаторий билигин илвэһиктаахчылары — барыларын илвэһиктаах. Уобалас биэр бодон балыгын заводун административта уонна профсоюзнай тарылталарта манна эмптэр комбинаты тутарга быһаардылар. Тутуу бастагы учууртатын саралаһа. Манна эмптэрэ тутулгалар сорохторо дойду атын оройуоннарыгар тийэ тардыахтаара.

(ССТА).

САЙЫЛЫК БАРАХСАН ИЛГЭТЭ

Эрилик Эристини аагынан совхоз Хайахыттанга отделиннэтин Елвэһиктаах (старинай Кузьмина К. В.) уонна Укуыр отделиннэтин Хара Хомгоотта (старинай Кузьмина К. М.) комсомольскай мучат фермалара мөччирөөтүн өлгөм үгүү ылар иһин куоталаһаллар. Бэс ийиннээх күмүсүрүн балыттымаалар ферма үрдүнэн өлгөһүрүнэн 32344 кг шыр соруугаахтары 13843 калым куобардылар.

Хара хомгооттаахтар хаас биэрдии илвэһиктаах 252 кг омуулар 240 кг ман бэс ийиннээх былааннарын каловайуунан 2701 калым илвэһиктаах. От ийэ бэс түгү көрдөрөр. Д. ЭВЕРСТОВ.

Субурдуней өртүнөн сөһөһө Хайахыттанга отделиннэтин Хайахыттанга 9 манлыккыт үлэлиир. Билэ манлыккыт — ферма старшаи Кривошанкина П. Ф. 111, Седлашкова Л. П. 123, Чичиширова М. П. 118, Загорова М. П. 114, Кривошанкина П. С. 127,5 быриһиктаах голортоон ферма мөччирөөтүн бастагы ийиннээх былаанна 2,7 быриһиктаах аларарын таһаардылар.

А. Решетникова, Карл Маркс аагынан сөһөһө Болугурдаабы отделиннэтин Хайахыттанга сайылыгы 9 манлыккыт Федорова В. К. старшайдаах үлэ-

лиир-хамсыр. Киһилэр бэс ийингэр хаас биэрдии фуражнай илвэһиктаах 212 кг үрүт өлгөһү ман ийидаагы былааннарын 112,2 быриһиктаах голордулар. Иккис сүмк үлэлиир комсомолка Слесарева Т. А. сайын манлыккыт ийин былаанна 155 быриһиктаах, сүл агардаагытин 117 быриһиктаах голортоот.

И. ФИЛИПОВ, «Чурапчы» совхоз Сайылыгы отделиннэтин Бэс сайылыгы манлыккыттары бэс ийингэр биэрдии фуражнай илвэһиктаах 156-дык кг үгүү манлыккыттары 20 калым алардылар.

М. ЗАХАРОВА.

